

## Fa tsala ya gago e le lekgoba la diritibatsi?

Gongwe tsala ya gago e ntse e go tsenya matlho ka ntlha ya diritibatsi; kgotsa dingwe tsa dilo tse ba di dirang fa ba nole kgotsa ba le mo sediding di a tshosa. Ga go bonolo go bolelela tsala gore o na le bothata, fela fa o lemogile gore tsaya e ya kwa mathateng, o ka kgona go thusa pele sengwe se se maswe diragala.

*Tsaya kgato ka bonako fa o akanya gore go na le bothata.  
O se ke wa tla ka maipato!*

- Bua le ene ka boiketlo – e seng fa a nole kgotsa a le mo sediding.
- O se ke wa mo adima tšhelete kgotsa wa duela dikoloto tsa gagwe.
- Bolelela mogolo yo o mo tshepang – motsadi, wa losika, morutabana, moruti, mokatisi, mogakolodi.
- Letsetsa SADAG go bona thuso: 0800 12 13 14. Fa tsala ya gago e le lekgoba la diritibatsi, o tlhoka thuso ya seporofešenale.
- O se ke wa aketsa balelapa, ditsala kgotsa kwa sekolong ka ga ene – bua nnete.
- Nna le kutlwisiso fela o tiise – diritibatsi ga di a siama mme o tlhoka thuso.
- Tshegetsa tsala ya gago, o se ke wa mo ngalela, fela gatelela sentle gore ke maitsholo afeaaa amogeleseng le a sa amogeleseng mo go wena.
- Tshisinya seo a ka se dirang, fe o se ke wa gapeletsa. O tshwanetse go itseela tshweetso.
- Ithaope gore o tla tsamaya le ene, kgotsa go mo thusa fa a sweditse gore o batla thuso.
- Batlisia ka dithuso tsotlhe tseo di leng teng.
- O se ke wa wa nna segongwana le ene kgotsa wa mo tshosetsa.
- Rotloetsa gore a dumele gore a ka fetoga le go ka dira sengwe ka bothata jwa gagwe.

## O ka dira eng ka nako ya tshoganyetso

- Iketle.
- Batlana le thuso le go nna le motho yoo go fitlhelela a bona thuso. Fa o sa kgone go nna le ene, kgotsa o tshaba, netefatsa gore mongwe yo o jaaka mosireletsi kgotsa baontshara o nna le ene.
- Nna o ntse o bua le ene mme o se ke wa mo letla go robala. Fa a idibetse, leka go mo tsosa.
- O se ke wa dira gore a tlhatse kwa ntle fela ga fa o boleletse

Call an Ambulance  
10 111

## A tiriso ya gago ya diritibatsi ke bothata?

- A o dirisa nako, tšelete kgotsa matsapa a gago mo diritibatsi?
- A o setse o simolotse go dirisa go feta ka fa go tlwaelegileng, kgotsa go le gontsi ka gale? A o batla tse dintsi go re o tlhakatlhakane?
- A o dirisa diritibatsi tseo o rileng o ka se tlhole o di dirisa?

## Maele a go nna o le phepa:

- Bolelela ditsala tsa gago gore o ka se tlhole o dirisa diritibatsi. Ditsala tsa gago tsa nnete di tlile go tlota seo.
- Fa o itemogela mathata mme o raelesego go di dirisa gape, bolelela mongwe. O se ke leka go dira o le nosi
- Itse se o yang go se dira fa diritibatsi le bojalwa di le gaufi le wena. O ka batla go efoga mafelo ao go ka nnang le thaelesego ya nakwana.

## O ka bona thuso kae:

**SADAG Substance Abuse Helpline**  
0800 12 13 14  
SMS 32312

**The South African Depression and Anxiety Group (SADAG)**  
011 262 6396


**National Department of Social Development**  
012 312 7500 / 7641 / 7653

**Alcoholics Anonymous**  
0861 435 7222

**Narcotics Anonymous**  
083 900 6962

**SANCA**  
011 781 6410

Fa o tshwenyega ka ga tsala,  
ikgolaganye le  
**SADAG's Substance Abuse Helpline**  
mo go 0800 12 13 14  
kgotsa SMS 32312.  
Go bulwa malatsi a le 7 a beke.



Mmogo re Aga Setšaba se se Tlhokomelang.



## Diritibatsi ke eng?

Diritibatsi ke dikhemikhale tse di fetolang ka fao mmele wa gago o dirang ka teng.

**Dikao ke:** Motsoko, seneifi, motekwane, bojalwa sugarz, mandrax, cocaine, acid le LSD, tik (meth), nyaope, le melemo e jaaka sirapo ya mokgotlhane le dipilisi tsa ditlhabi; gammogo le didiriswa tsa ka gale tsa ka fa lapeng jaaka, mokontase, turpentine, benzene, separei sa go apaya le peterole. Tsotlhe tseno ke diritibatsi tseo batho ba di dirisang go nna mo sediding, mme di ka ikaga mo mmele.

## Diritibatsi tsa semolao le tse di seng mo molaong

Diritibatsi dingwe di mo molaong, jaaka bojalwa le disakerete. Fela go ya ka molao, o letleletswe fela go reka le go tsuba le go nwa bojalwa fa fela o setse o fetile dingwaga di le 18.

*Go na le mabaka a a farologaneng a seno. Mmele le boboko jwa gago di sa ntse di gola, mme diritibatsi di na le ditlamorago mo bobokong le mmele, bana bao ba dirisang diritibatsi (le sakerete le bojalwa tota) go na le kgonagalo ya gore ba nne le:*

- bogole jwa go ithuta;
- bolwetse jwa tlhaloganyo kgotsa mathata a maikutlo;
- mathata a go gola mo mmeleng;
- go dirisa botlhaswa dilo tse fa ba godile; kgotsa
- nna kgatlhanong le molao.

## Tshebediso e mpe ya dithethefatsi ke eng?

Tiriso e e botlhaswa ya diritibatsi go kaya gore mongwe o dirisa diritibatsi kgotsa bojalwa mo go feteletseng.

## Mefuta ya diritibatsi

**Cannaboids:** jaaka marijuana le Hashish (e itsegeng jaaka dope, dagga, blunt, weed, hash, hemp, boom)

**Hallucinogens:** jaaka LSD le magic mushrooms (e itsegeng jaaka esiti, candy, shrooms)

**Tse di hemiwang:** jaaka peterole, pente, thenase, mokontase, Freon (di itsiwe jaaka poppers, snappers, bagging)

**Opioids:** jaaka hiroini le ophiamo (di itsiwe jaaka smack, brown sugar, junk)

**Digakatsi:** jaaka cocaine, methamphetamine, MDMA (di itsegeng jaaka coke, blow, nose candy, tik, meth, ice, ecstasy, E, XTC)

Fa o tshwenyega ka ga tsala,  
ikgolaganye le  
**SADAG's Substance Abuse Helpline**  
mo go 0800 12 13 14  
kgotsa SMS 32312.  
Go bulwa malatsi a le 7 a beke.

## Goreng bana ba dirisa diritibatsi?

Bana ba bona bojalwa le diritibatsi kwa meletlong, mo setshabeng sa bone, mo TV le mo difiliming. Go na le mabaka a le mantsi a gore goreng baša ba dirisa diritibatsi:

- **Kgatelelo ya bankane:** rotthe re batla go ipona re tshwana le ba bangwe, re tume, le go kgatlha ditsala tsa rona – bana ba bangwe ba akanya gore diritibatsi ke tsela ya gore re Tshwane le ba bangwe.
- **Taolo ya kgatelelo ya maikutlo:** bana ba bangwe ba ikutlwaa gateletswe maikutlo mme ba sa kgone go samagana le dikgwethlo. Diritibatsi di ba dira gore ba ikutlwaa ritibetse mme di ba thusa go lebala mathata a bone nakwana.
- **Bodutu:** bana ba ba ikutlwang ba e le baphelanos, ba le mo bodutung mme go se sepe se ba ke se dirang, ba ka dirisa diritibatsi go ba neela 'boitumelo' bongwe le gore ba ipone ba tshela le ba bangwe.
- **Go ikobonya:** bana ba ba nang le ditlhong, ba ikutlwaa ba sa nnisega mo bathong, ba sa ikutlwaa ka ga ka fao ba lebegang ka teng, kgotsa ba sa kgone tsalana bonolo, ba ka dirisa diritibatsi go leka go ikutlwaa ba 'itshepa'.
- **Go kgatlhegela kgotsa go lekeletsa.**
- **Go nna teng:** go na le diritibatsi mo dikolong tsa Aforika Borwa le mo setshabeng ka kakaretso, mme go le gantsi di tlhwatlhwtlase go baithuti.
- **Go se kgone go tshela ntle tsone:** go tila maikutlo a keletso fa o setse o tlwaetse.

## Goreng diritibatse di sa siam?

**Diritibatsi di ka senya boboko le mmele wa gago. Di ka kgona le go senya serodumo sa gago mo isagong. Batho ba dira gape dilo tse di maswe, dilo tse di kotsi jaaka go nwa o kgweetsa, go dira thobalano e e sa sireletsegang, go go abelana mamao.**

### Go tsuba go ka tlhola:

- go foforega moriri;
- letlalo le le maswe le matsutsuba;
- go nkga mowa;
- meno a a maswe;
- bolwetse jwa pelo; le
- kankere.

## Bojalwa bo ka tlhola:

- tlhaelo ya kgokagano;
- go bua ka diteme; le
- bolwetse jwa sebete.

## Diritibatsi di ka tlhola:

- go senyega ga meno, letlalo le moriri;
- mathata a go ithuta le go gakologelwa;
- bolwetswe jwa tlhaloganyo;
- go tlhaselwa ke pelo; le
- go senyega boboko.

## Ditlamorago tsa tiriso e e bothlaswa ya diritibatsi

Tiriso e e bothlaswa ya diritibatsi e tlhola kgatelelo e kgolo ya maikutlo go balelapa le ditsala. Badirisi ba nna bodipa le go tlala ntwa, kgotsa ba ikgapela kwa thoko mo bathing b aba ratang. Makgoba a dira sengwe le sengwe go fitlhela diritibatsi – ba utswa madi le dilo tse tlhwatlhwa godimo mo go balelapa le ditsala, ebile b aka tsena mo bosenyi jo bo masisi. Ba latlhiegelwa ke ditiro tsa bone, ba kobiwa kwa dikolong, le go latlhiegelwa ke tshegetso go tswa go ba lelapa le ditsala. Makgoba a le mantsi e na baphelanos, ba nna le kgatelelo ya monagano le go ka ipolaya.

## A ke tiriso e e botlhaswa ya bojalwa?

### Batho ba ba dirisang bojalwa botlhokwa go le gantsi ba:

- ba na le puo e e sa utlwagaleng;
- ba nkga bojalwa;
- ba bonagala ba robetse le go gakanega;
- ba na le kgokagano e e maswe;
- a ka nna le le manganga le go rata ntwa;
- ba na le maitsholo a a maswe fa ba le mo bathong;
- ba na le mathata a bosenyi, tšelete le selelapa; le
- ba amega go le gantsi mo dikotsing tsa dijanaga.

## A seno ke tiriso e e botlhokwa ya diritibatsi?

**Fa mongwe a dirisa diritibatsi bothlaswa, o tla bona ka matshwao a a latelang:**

- sedidi;
- matlho a mahibidu;
- matshwa a lemao;
- dipatso mo menong;
- go nkga thata kgotsa go nkga mosi wa motekwane;
- phetogo ya maikutlo ka bonako;
- phetogo ya keletso ya dijо;
- go utlwa mantswe kgotsa go bona dilo tse di seng teng;
- go belaela batho b aba leng gaufi le wena; le
- mathata a tšelete, tiro le selelapa.